






NORTH WEST DEPARTMENT OF EDUCATION



MOPHATO WA 12



MOKGWA WA GO IKGOBOKANYETSA MADUO



SETSWANA

PAMPIRI YA NTLHA

TEKATLHALOGANYO

- ▶ Buisa tekatlhaloganyo makgetlo a le mararo go fitlhelela molaetsa.
- ▶ Buisa dipotso ka tsenelelo go bona gore potso e batla eng.
- ▶ Boela gape kwa temaneng go batla dikarabo tse di maleba.
- ▶ Lebelela temana o batle mafoko a a dirisitsweng mo potsong gore o kgone go bona karabo
- ▶ Buisa mela le temana mo potso e tswang gona mme o batle karabo gona.
- ▶ Ka dinako tsotlhe tshegetsa ka lebaka fa o kopiwa go dira jalo. Lebaka la gago le tsamaisane le se go buiwang ka ga sona mo temaneng.
- ▶ Potso ya maikutlo le semelo di tshegediwe ka tiragalo go tswa mo temaneng.
- ▶ Tlhokomela tiragalo e temana le setshwantsho di e tlhagisang kgotsa di buang ka ga yona.
- ▶ Tlhokomela: Potso ya pharologanyo ya temana le setshwanstho, o tshwanetse go neela matlhakore a le mabedi. O bue ka temana le ka setshwantsho. Fa go twe o neele dintlha di le PEDI mme maduo e le (4) o arabe jaana:
 - ✚ Sekao. Mo go setlhangwa A Dikeledi o oka mmaagwe √ fa mo go setlhangwa B baoki ba oka molwetse √
 - ✚ Mo go setlhangwa A go okelwa kwa gae √ fa mo go setlhangwa B go okelwa bookelong. √
- ▶ **Sekao sa dipotso e ka nna:**
 - Tse di batlang karabo ka tlhamalalo go tswa mo temaneng.
 - Tse di batlang maikutlo a gago jaaka mmuisi wa temana.
 - Tse di batlang maitemogelo a gago jaaka motho/ mošwa/ngwana/ go tsena mo dinaong tsa batho ba bangwe (sekao: Fa o ne o le mme o ne o ka dirang?)
 - Tse di batlang katlholo ya gago mabapi le sengwe (sekao: A go ratana o nyetse go siame?)
- ▶ Fa o araba dipotso tsa: "**Ee/Nnyaya/Ntlha/Kakanyo**" o tshwanetse go neela lebaka/ mabaka le fa motlhatlhobi a sa tlhalosa gore o tshegetse ka lebaka.
- ▶ Fa o neetse karabo ya **Ee/Nnyaya/Ntlha/Kakanyo** mme o sa neela lebaka ga o kitla o bona maduo.

TSHOBOKANYO

- Buisa temana makgetlo a le mararo go fitlhelela moonomogolo wa temana.
- Morago o thalele dintlhakgolo di le 7 tse potso e di tlhokang.
- Kwalolola dintlha tseo ka tsela e e tshwanetseng mme o leke ka bojotlhe go dirisa mafoko a gago.
- Fa o dirisa mafoko a gago tlhalosa mareo a a tlhokang go tlhalosiwa kgotsa dirisa maelagongwe boemong jwa mafoko mangwe. **ET: kaedi ya go tshwaya e aba maduo a go dirisa mafoko a gago.**

- Se tsenye dintlha di le pedi mo polelong e le nngwe.
- Kwala palo ya mafoko.

TIRISO YA PUO: POTSO 3, 4 le 5

PAPATSO

- Buisa tshedimosetso nngwe le nngwe e e tlhagelelang mo ditlhaweng tse.
- Tlhokomela maano a a dirisiwang ke babapatsi go ngoka badirisi go reka kungo a a tshwanang le: go dirisa baitseanape, motho yo o itsegeng, motho yo montle, monyebo. Jalo jalo.
- Maano a mangwe a a dirisiwang e ka nna a tiriso ya puo e e tlhotlheletsang, e e figelang, e e sekametseng mo letlhakoreng le le lengwe, e e lebelelang dilo ka letlhakore le le lengwe, jalo le jalo.

KHATHUNU LE

- Tlhokomela maitshetlego a khathunu, e diragalela fa kae?
- Lemoga gore khathunu e ka ga eng?
- Lemoga puo ya mmele le ya sefatlhego e e dirisitsweng.
- Ka gale tiriso ya puo e a tlhagelela mo ditlhaweng tse mme o tshwanetse go e lemoga. Fela jaaka papatso, le tsona di ka dirisa puo e e tlhotlheletsang.
- Itse mefuta e e farologaneng ya dipudula, sekao: pudula ya go seba, ya go bua, ya go goa kgotsa ya modumo, ya go omana, jalo le jalo.

ITHUTE DIPOPEGOPUO

► Dithuanyi

- ♫ Mosimane o ja bogobe (Thuanyi sediri)
- ♫ Mosimane o a bo ja. (Thuanyi sedirwa)
- ♫ Mosadi o tlhatswa diaparo tsa gagwe. (Thuanyi rui)

| Tiriso | Leina | Leemedi | Lebotsi |
|-------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Sediri sa polelo | Mosimane <u>o ja</u> bogobe. | <u>Ena</u> <u>o ja</u> bogobe | <u>Mang</u> <u>o ja</u> bogobe? |
| Sedirwa sa polelo | Mosimane o ja <u>bogobe</u> . | Mosimane o ja <u>bona</u> . | Mosimane o ja <u>eng</u> ? |
| Letiro la polelo | Mmapule <u>ke morutabana</u> | Mmapule <u>ke ena</u> . | Mmapule <u>ke eng</u> ? |
| Thui ya leina | Ngwana <u>wa kgosi</u> o tlhokafetse. | Ngwana <u>wa yona</u> o tlhokafetse. | Ngwana <u>wa eng</u> o tlhokafetse? |

| | | | |
|----------------------|--|--|--|
| Tlhalosi ya sediriso | Mosimane o rema dikgong <u>ka selepe</u> . | Mosimane o rema dikgong <u>ka sona</u> . | Mosimane o rema dikgong <u>ka eng?</u> |
| Tlhalosi ya felo | Mosimane o ile <u>kwa kgosing</u> . | Mosimane o ile <u>kwa go yona</u> . | Mosimane o ile <u>kwa kae?</u> |
| Tlhalosi ya kopanelo | Ngaka e tshameka <u>le Motshidisi</u> . | Ngaka e tshameka <u>le ena</u> . | Ngaka e tshameka <u>le mang?</u> |
| Tlhalosi ya nako | Re tlaa lo bona <u>ka moso</u> . | | Re tlaa lo bona <u>leng?</u> |
| Tlhalosi ya mokgwa | Mosidi o taboga <u>ka bonako</u> . | (Tshwantsanyo mokgwa) Mothusi o lobelo <u>jaaka ona</u> . | Mosidi o taboga <u>jang?</u> |

Madirimatswa

| Madiri a tlholego | Megatlana | Madirimatswa |
|-------------------|-----------|-----------------------|
| Bofa | -ela | Bofela (Lediredi) |
| Bofa | -isa | Bofisa (Lediris) |
| Bofa | -ega | Bofega (Lediregi) |
| Bofa | -ana | Bofana (Leditani) |
| Bofa | -olola | Bofolola (Ledirolodi) |
| Bofa | -ologa | Bofologa (Lediologo) |
| Bofa | -aka | Bofakaka (Leditaki) |
| Bofa | | Bofabofa (Leboletsi) |

| Tira/tiri | Tirwa |
|------------------------|----------------------------|
| Mosimane o gama kgomo. | Kgomoe gangwa ke mosimane. |
| Bana ba tsena sekolo. | Sekolo se tsenwa ke bana. |

| Puosebui | Puopegelo |
|--|---|
| 1."Go tloga gompieno metsamao le ditirelo dingwe di a ilediwa go fokotsa kanamo ya Khorona." Moporesidente a itsise baagi. | Moporesidente o itsise baagi gore gompieno metsamao le ditirelo dingwe di a ilediwa go fokotsa kanamo ya Khorona. |
| 2."Re batla go boela sekolong. Re tshepisa go nna maikarabelo". Barutwana ba ikuela go Tona. | Barutwana ba ikuetse go Tona gore ba batla go boela sekolong e bile ba tshepisa go nna maikarabelo. |

Polelopate

Fa o kopiwa go ntsha polelwankala nngwe fela, ntsha pele polelwankutu gore o tle o kgone go ipotsa dipotso tse di maleba, dikarabo di tlaa go thusa go itse mofuta wa polelwankala e o e batlang.

- Ntsha polelwankutu pele.
- ipotse potso go tswa mo polelwakutung.

- Fa o ipoditse potso eng? mme karabo e simolole ka makopanyi **fa kgotsa gore** itse gore ke polelwanakalaina (gonne o arabile potso e o e dirisang fa o batla go itse ka ga leina.)

Dikao tsa dipolelopate

- Tona ya thuto o ne a itsise fa dikolo di tlaa simolola.**
- Re tlaa ikhutsa fa bana ba kwala ditlhatlhobo.**
- Banna ba ba dirang ga ba na nnene.**
- Ngwana o a ithua gonne o batla go falola.**

| Dipolelwana | Potso e o ipotsang yona. | Mofuta |
|-------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| Tona ya thuto o ne a itsise. | O ne a itsise eng? | Polelwanakutu |
| Fa dikolo di tlaa simolola | | Polelwanakalaina |
| Re tlaa ikhutsa. | Re tlaa ikhutsa leng? | Polelwanakutu |
| Fa bana ba kwala ditlhatlhobo | | Polelwanakala tlhalosi ya nako |
| Banna ga ba na nnene. | Ke banna bafe? | |
| Ba ba dirang | | Polelwanakala tlhaodi |
| Ngwana o a ithuta. | Goreng? | Polelwanakutu |
| Gonne o batla go falola. | | Polelwanakala tlhalosi ya lebaka. |

- ▶ Kganetso le tumelo
- ▶ Matlhophi
- ▶ Masupi , le tse dingwe.

PAMPIRI YA BOBEDI: DIKWALO

TLHAMO: POKO, PADI LE TERAMA

- ▶ Thalela mafoko a a botlhokwa go tswa mo potsong
- ▶ Netefatsa gore o tlhaloganya se potso e se tlhokang
- ▶ Kgobokanya dintlha mabapi le setlhogo. Kwala letlhomeso kgotsa mmapa wa dikakanyo gore tiro ya gago e rulagane sentle.

ELATLHOKO:

POPEGO: Tlhamo e kwalwe ka ditemana e seng ka dintlha. **Ruboriki e aba maduo a kagego, ka jalo fa o kwadile ka dintlha o latlhegelwa ke maduo.**

MATSENO A TLHAMO

- ▶ Bolela setlhogo gape kgotsa o se itsise,
- ▶ Tlhalosa setlhogo ka botlalo ka dikao tsa ditiragalo tse di maleba.

MMELE

- ▶ Tsepama mo go se se boditsweng! Se kwale ka maitemogelo a gago a botshelo fa o sa kopiwa go dira jalo.
- ▶ Diteng di golagane le se potso e se batlang. O se ke wa kwala dintlha tse dingwe tse di sa tlhogegeng le fa e ntse e le ditiragalo tsa buka.
- ▶ O se ka wa kwalolola buka.
- ▶ Tshegetsa dikakanyo ka ditiragalo go tswa mo bukeng
- ▶ Tlhagisa maikutlo a mokwadi fa o kopilwe go dira jalo
- ▶ Dirisa ditemana gape o kwale bolele jo bo lebeletsweng.

ELATLHOKO:

Diteng tsa tlhamo di tlhatlhobiwa go lebeletswe thanolo ya setlhogo, boteng jwa ngangisano, go fa mabaka le go tlhaloganya setlhawngwa. Tatelano e e elelang le kgolagano ya ditiragalo.

Gangwe le gape kwala temana mme o boele kwa potsong gore a o arabile go ya ka potso **Tlhokomela nako e e abetsweng potso e. Bolele jo bo solo fetsweng jwa tlhamo elwe tlhoko.**

BOKHUTLO

- ▶ Tlhamo e tshwanetse go felela ka bokhutlo jo bo maleba
- ▶ Konosetsa tlhamo ya gago ka polelo / ka seane se se maleba
- ▶ Bokhutlo bo nyalane/golagane le matseno

DIPOTSO TSE DIKHUTSHWANE

Tlhokomela: Dipotso tsa 1 -4 ke tsa maboko a a tlhaotsweng. Araba a le **MABEDI** fela. Leboko la bofelo (Potso 5) ke le le sa tlhaolwang, le arajwa ke botlhe.

- ▶ Tshegetsa potso ya maikutlo ka lebaka
- ▶ Tshegetsa semelo ka ditiragalo

| | |
|---------------|--------------------------------------|
| Dikapuo | Diponagalo tsa pokol |
| Tshwantshiso | Neeletsano ya mafoko/bokao |
| Tshwantshanyo | Poeletsomodumo |
| Pheteleletso | Poeletsomafoko |
| Mothofatso | Tlhatlagano ya mafoko/ bokao/ popego |
| Phefopatso | Tlogelo |
| Kaediso | Enjambamente |
| Kemedi | Morumo |
| Kgakantsi | Sesura |
| | Tshekagano ya mafoko/bokao |

- ▶ O tshwanetse go tshegetsa mosola wa diponagalo tsa pokol/dikapuo go ya ka diteng tsa leboko.
- ▶ Dikao tsa mesola ya dikapuo di le mo tirisong:

- Tshwantshanyo – gore mmuisi a tlhaloganye bonolo ka go tshwantshanya mokgwa o Samson a neng a kgogogela dira tsa gagwe ka ona le wa nkwe. (Tumelo)
- Pheteletso - go gatelela go itsege le go anama lefatshe ka bophara ka go go tshwantshangwa le lenseswe le le phunyeletsang mawatle. (Nelson Mandela)
- ▶ Dikao tsa mesola ya diponagalo tsa poko
- Tlogelo ya ‘le’ mo go ‘letlhaa’ go nna ‘tlhaa’ go tlisa go kibakibela ka bonako ga leboko / go oketsa lebelo la moribo le morethetho wa molatheto. (Tumelo)
- Neeletsano – go tsweletsa kakanyo e e mo moleng wa ntlha mo moleng wa bobedi/ Go golaganya mela e mebedi ntle le go dirisa lekopanyi.

Tlhokomela dikao tsa dipotso tse di latelang go tswa mo Pading/Terameng e gore o ka di araba jang:

Tlhokomela: Fa potso e batla seabe sa semelo sa moanelwa, o tshwanetse go simolola ka go re neela semelo mme o re bontshe gore se tsweleditse jang ditiragalo kgotsa morero.

- ▶ Seabe sa semelo sa ga Kelogile ke sefe mo tsweletsong ya ditiragalo?
- ▶ Karabo: Maitseo le tlotlo tsa ga Kelogile di mo paledisa go emelela Matsetseleko mo go Kgori mme se dira gore a ngweege fa gae mme ditiragalo di tswelele pele.
- ▶ Seabe sa semelo sa ga Kgori ke sefe mo tsweletsong ya morero wa padi ya Ntlhomole Mmutlw?
- ▶ Bothhogoethata jwa ga Kgori bo dirile gore a pateletsa Mamatseleko go nna mogotsamolelo wa kwa kgotla. a ngweege mme morero wa setso se se kgatlhanong le sešwa wa tswelelapele.
- ▶ Seabe sa semelo sa ga Gadifele ke sefe mo tsweletsong ya morero wa terama ya ‘Ga se lorato’?
- ▶ Bopelotelele jwa ga Gadifele bo dirile gore Motsamai a tswelele pele ka go ratana le makgarebe a a farologaneng mme se, sa tsweletsa morero wa lerato le e seng lona pele.

PAMPIRI YA BORARO

TLHAMO YA BOITLHAMEDI

- ▶ Tlhokomela gore ka metlha o thala letlhomeso la tlhamo ya gago. Setlhlangwa sa ntlha se bothhokwa. Se kwale o siamise diphoso tse di mo go sona o bo o thala mola go se ralala go supa fa e le setlhlangwa sa ntlha. Jaanong o ka kwala setlhlangwa sa bofelo. ET: **Ruboriki e aba maduo a ipaakanyo.**
- ▶ Matseno a tlhamo ya gago a ngoke. Itsise le go tlhalosa setlhogo sa gago mo temaneng ya matseno.
- ▶ Dirisa ditemana go kwala tlhamo. Ditemana di se ke tsa nna ditelele thata. Simolola dipolelo tse dišwa ka ditlhakakgolo. Efoga go dirisa dipolelo tse ditelele. Manatetshapuo a nne gona mme a nne maleba le setlhogo le diteng. Se simolole dipolelo ka makopanyi. ET: **Ruboriki e aba maduo a kagego.**

- ▶ Bokhutlo bo nne maleba. Tlhagisa maikutlo a gago mabapi le setlhogo le diteng. O ka khutlisa tlhamo ka seane se se maleba. Bokhutlo bo tsamaisane le matseno.
- ▶ Tlhotlha diphoso tsa bofelo. **ET: Ruboriki e aba maduo a tlhamo e e se nang diphoso.**

**DITLHANGWA TSA TIRISANO: TLHOPA DITLHANGWA TSE PEDI TSA TIRISANO
TSE O DI TLHALOGANYANG SENTLE. DI TSEELE MATSAPA GORE O BONE
MADUO A MANTLE.**

MASEGO LE KATLEGO MO DITLHATLHOBONG TSA GAGO!